



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2013 GIREIDI YA 3 MBALO-TSHIVENDA MULINGO

MARAGA: 40

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU _____

DZINGU _____

TSHITIRIKI _____

DZINA LA TSHIKOLO _____

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo: 3A) _____

TSHIFANI _____

DZINA _____

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiatari a 12, hu songo katelwa na siatari la nga nda.

Ndaela kha vhagudi

1. Fhindulani mbudziso dzoṭhe kha zwikhala kana kha fureme dzo ṅewaho.
2. U shuma hoṭhe hu sumbedzwe kha bambiri ḽa mbudziso, hu songo itwa kha bambiri ḽa thungo.
3. Ni songo shumisa khaḽikhuḽeitha.
4. Mulingo u na maraga dza 40.
5. Vhulapfu ha tshifhinga tsha mulingo uyu ndi minetse dza 60.
6. Mugudisi vha ḽo ni thusa nga u ita mbudziso dza ṅdowendowe.

ṅdowendowe dza u rangela.

1. Vhalelani: $125 + 64$

Phindulo : nga u shumisa Murekanyo wa Mbalo

$$125 + 64 = 189$$

kana

Phindulo: nga u shumisa maitete a u pwashekanya.

$$125 + 64$$

$$= 100 + 20 + 5 + 60 + 4$$

$$= 100 + 20 + 60 + 5 + 4$$

$$= 100 + 80 + 9$$

$$= 189$$

kana

Phindulo: nga u shumisa maitete a u ṭanganya.

$$125 + 60 \longrightarrow 185 + 4 \longrightarrow 189$$

Vha songo shumisa maitete a u "ṭanganya nga u tsitsa".

Mulingo u thoma kha siaṭari ḽi tevhelaho.

Tangeledzani leḡere la phindulo yone kha mbudziso 1-6.

1. Vhekanyani 172, 217, 127, 712 u bva kha tshukhusa u ya kha khulwanesa.

A 217, 127, 721, 172

B 721, 217, 172, 127

C 172, 127, 721, 217

D 127, 172, 217, 712

2. Pwashekanyani nomboro 489.

A $80 + 900 + 4$

B $400 + 80 + 9$

C $90 + 40 + 80$

D $800 + 90 + 40$

3. 39 yo davhuliwa =

A 69

B 79


C 78

D 96


4. Isani 642 kha 10 ya tsini.
- A 700
 - B 655
 - C 640
 - D 600
5. 9.45 a.m kha watshi ya zwan̄da i sumbedza uri tshifhinga ndi ...
- A kotara u bva kha awara ya fumi nga madekwana.
 - B kotara u bva kha awara ya fumi nga matsheloni.
 - C kotara u ya kha awara ya fumi nga madekwana.
 - D kotara u ya kha awara ya fumi nga matsheloni.
6. Vhekanyani 1 hafu, 1 kotara, 1 tsha raru, 1 tsha t̄hanu u bva kha khulwanesa u ya kha t̄hukhusa .
- A 1 kota, 1 hafu, 1 tsha t̄hanu, 1 tsha raru
 - B 1 hafu, 1 tsha raru, 1 kotara, 1 tsha t̄hanu
 - C 1 tsha raru, 1 tsha t̄hanu, 1 kotara, 1 hafu
 - D 1 tsha t̄hanu, 1 kotara, 1 tsha raru, 1 hafu

7. Nwalani dzina la tshithu tsha 3-D na tshivhumbeo tsha 2-D tsho olwaho afho fhasi.


7.1



7.2



8. Dovhololani phatheni ya zwifanyiso izwi.



9. Shumani mbalo dzi tevhelaho nga u shumisa maitele a u "pwashekanya":


9.1

795 - 213



9.2

$584 + 137$



10. Fhedzisani thebuḽu iyi:

10.1	Vhalelani ni tshi ya phanḽa nga vho 100	584				
10.2.	Vhalelani ni tshi ya murahu nga vho 20	320				240

11. Nwalani nomboro 468 nga maipfi.

12. Nwalani simboḽo ya nomboro 'ḽararu furathi'.

13. Nwalani tshileme tsha nomboro yo talelwaho nga fhasi 754 .


14. Fhedzisani:

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = \underline{\hspace{2cm}} \times 4$$


15. Nwalani nomboro i tevhelaho kha mutevhe wa nomboro u re afho fhasi.

125; 175; 225; 275;

16. Olani mutalo **muthihi** wa simeṭiri kha tshivhumbeo tshi tevhelaho:




17. Nwalani vhuphara ha dīlogo.



Vhuphara = cm

18. Tangedzani ipfi li re lone kha a re kha zwitangi mafhungoni afho fhasi.



18.1 Tshileme tsha tshikoḽ ikoḽ i tsha khovhe tshi kaliwa nga (gireme, sentimitha).






18.2 Vhungomu ha boḽelo vhu kaliwa nga (mitha, li itha).

19. Mulalo, Mpho na Seani muḽwe na muḽwe wavho u na maḽegere a 37. Maḽegere avho vhoḽhe o ḽangana ndi mangana?

20. Hu na tshokhoḷ eithi dza 36 bogisini. N̄wana muḥwe na muḥwe o ḡewa tshokhoḷeithi dza 5. Ndi vhana vhangana vhe vha wana tshokhoḷeithi? Ho sala tshokhoḷeithi nngana?

21. Tangedzani tshivhumbeo tsho khethekanyiwaho nga vhukati.




22. Thusani tshibwanana u wana ndila ya u ya n̄wavhoni/vhudzuloni hatsho.

Tshibwanana tshi gidimela kha muri.

Tsha pfa ḡora tsha gidimela damuni u nwa maḡi.

Tsha gidimela bisini, tsha humela n̄wavhoni/ vhudzuloni hatsho.

22.1 Olani musevhe ni sumbedze uri tshibwanana tsho gidimisa hani u swikela n̄wavhoni/vhudzuloni hatsho.



22.2 Zwibuḡoko zwe tsha gidima khazwo zwo ḡ angana zwoḡ he ndi zwingana? _____





23. Gudani girafu iyi ni kone u fhindula mbudziso dzi tevhelaho.

Tshivhalo tsha masiatari nga vhege	Nomboro dza masiatari o vhalwaho nga vhagudi vhaṅa.			
	40			
	35			
	30			
	25			
	20			
	15			
	10			
	5			
		Mpho	Musa	Livhu

23.1. Ndi vhagudi vhaFhio vho vhalaho masiatari a no lingana?

23.2. Ndi nnyi o vhalesaho masiatari manzhi?

24. Vhalani mutevhe wa mitengo ni kone u fhindula mbudziso dzi tevhelaho.

Mutevhe wa mitengo		
Tshidzhumba tsha ndirivhe	R5,50	
Tshienge	R10,00	
Apula	R5,50	
Swiri	R6,00	


24.1 Zwienge 2 zwo ita vhugai?

R_____


24.2 Ndi nga wana tshintshi ya vhugai arali ndo renga swiri lĩthihi nda badela nga R10,00?

R_____

25. Sumbedzani zwine na nga shumisisa zwone mutalombalo u vhalela $20 + 30$.




26. Fhedzisani fhungo li re nga fhasi.



Tshifhinga tshi re kha watshi ya zwanḁa ndi _____

27. Ḑadzisani nomboro dza odinaḁa dzo ḁahelaho.



Ṱhanganyelo: 40